

KOSOVSKO-RESAVSKI DIJALEKT

RASPROSTRANJENOST

Kosovsko-resavski dijalekt je smješten na izduženom prostoru od krajnjeg jugozapada do krajnjeg sjeveroistoka Srbije.

Na samom jugu, na sjeverozapadu Kosova i Metohije, uključen je govorima zetsko-raškog i prizrensko-južnomoravskog dijalekta na potezu od tromede Albanije, Crne Gore i Kosova na Prokletijama do tjesnaca između gradova Vučitrna i Kosovske Mitrovice. Od prvoga ga odvajaju masivi Žleba i Mokre Gore, a od drugoga linija koja ide od albanske granice između Đakovice i Dečana (najjužnija tačka ovih govorova je selo Loćani, udaljeno oko tri kilometra južno od Dečana) i koja zatim presijeca Metohiju, prelazi preko planine Čičavice i izbija na ušće Laba u Sitnicu. To je, u stvari, područje nekadašnje župe Hvosno.

Na jugozapadu Srbije ovaj dijalekt se prostire na područjima Kopaonika, Podujeva, Kuršumlije i Aleksandrovačke Župe sve do novog suženja između Kraljeva i Stalaća.

Istočno i dalje graniči sa prizrensko-timočkim govorima. Granica ide od ušća Laba u Sitnicu preko Krša, Podujeva, južnih predjela Kuršumlije i rijeke Toplice do Prokuplja. Odatle ona prelazi preko Jastrepca u blizini Ribarske Banje i izlazi na ušće dviju Morava kod Stalaća.

Na zapadu je ta zona kosovsko-resavskog dijalekta u kontaktu s dvama ijkavskim dijalektima, starijim zetsko-raškim na jugu, i novijim istočnohercegovačko-krajiškim na sjeveru. Granica ide od Ibarske Slatine na sjever pored Leposavića, na sredokraći Laška i Raške skreće na zapad, prelazi Ibar i ide sjevernom stranom Novog Pazara do Duge Poljane. Tu ponovo oštro skreće i masivom Golije prolazi zapadnom stranom Ibra do Radočela, zatim presijeca dolinu Studenice negdje kod Savova, i preko Čemerna izbija u Dolinu Zapadne Morave blizu Smaile.

Sjeverno od linije Kraljevo – Stalać, tj. od Zapadne Morave, nalazi se nešto veća teritorija ovog dijalekta srodnika izgleda. Na jugu je on u kontaktu sa govorima balkaniziranih prizrensko-timočkih govorova. Granica ide od Stalaća visovima Bukovika do Rtnja, zatim linjom Boljevac – Žagubica – Petrovac – Kučevo – Golubac izbija na Dunav, na rumunsku granicu. Na zapadu i sjeverozapadu u susjedstvu je sa novoštakavskim ekavskim govorima šumadijsko-vojvodanskog dijalekta. Ta granica nije stroga, postoje zone prelaznih govorova. Ona se uglavnom kreće od Smaile na Zapadnoj Moravi prema istoku i onda zaokreće na sjever, i to od Grošnice preko Gledičkih planina stiže do zapadnih predjela Kragujevca. Tu siječe Kragujevačku Lepenicu tako što ide «od Gledičkih planina zapadno od Trešnjevaka preko Vinjišta i Malih Pčelica, istočno od Šljivovca pa između Čumića i Šenja dalje na sever» (M. Vukićević), i to jugozapadnom stranom Topole i istočnom i sjevernom stranom Aradelovca preko istočnih predjela rijeke Kolubare do Obrenovca. Na sjeveru je ta granica uglavnom ovičena Savom i Dunavom kod Beograda, odakle ide preko Pančeva na sjeveroistok ka Alibunarju i iznad Vršca izbija na rumunsku granicu.

Ovom dijalektu pripadaju i govor Galipoljskih Srba, Banatske Crne Gore, srpskih naselja u Banatskoj Klisuri (na rumunskoj strani duž Dunava jugoistočno od Bele Crkve), govor «Šokaca» u Rekašu kod Temišvara i govor Čobanca sjeverno od Budima (u blizini Pomaza) u Mađarskoj.

Kosovsko-resavski dijalekt je jedini dijalekt srpskog jezika koji je u kontaktu sa svim drugim srpskim dijalektima. Sama ta činjenica daje mu poseban status u okviru srpskog dijalekatskog pejzaža. Na njega su dakle snažno uticali i zapadni ijkavski dijalekti i jugoistočni ekavski dijalekti prizrensko-timočke zone, te na sjeveru i novoštakavski ekavski govorovi. Prodor osobina drugih dijalekata na kosovsko-resavsko područje omogućen je ne samo neposrednim susjedstvom s njima nego, prije svega, migracijama koje su često dovodile govornike susjednih oblasti i pomjerale (i miješale) živalj unutar samog dijalekta.

GLAVNE OSOBINE

FONOLOGIJA

Vokalizam

Inherentni vokalski sistem u govorima sjeverne i središnje zone kosovsko-resavskog dijalekta je petočlan. U nekim govorima južne, kosovsko-metohijske oblasti, pojavljuju se i dvije nove foneme visokog reda (*ə* i *ü*), nastale međujezičkim kontaktima. One se javljaju u pozajmljenicama iz turskog jezika. U govorima s nezamijenjenim jatom koegzistiraju po dva (ili tri) vokalska sistema, zavisno od nejednakog refleksa poluglasnika. Nenaglašeni slogovi obično imaju petočlani sistem (npr. u Rekašu), a naglašeni, predakcenatski i postakcenatski slogovi variraju od četiri do sedam jedinica. Tako u govoru Galipoljskih Srba u kratkim predacenatskim slogovima ima samo četiri vokala (*u, ə, i, a*), u kratkim postacenatskim slogovima šest (*u, ə, i, o, a, e*), a u naglašenim slogovima sedam (*u, ə, i, o, a, ei, e*).

Na cijelom govornom terenu kratki vokali /e/ i /o/ dosta su otvoreni. U nekim regijama (npr. Resavi, Jagodini, sjevernoj Metohiji) zabilježeni su i zatvoreni prednji vokali (*n̄će, kđń / kđń, ȳvce, skōtūrla se, gōvđri*), a u Jagodini i otvoreno /i/, posebno izvan akcentovanog sloga (*izvādi-la, alátje*). U Timoku i Negotinskoj Krajini prisutna je i diftongizacija /e/ i /o/ (*šiáés, muóra*).

Česte su elizije i «zamjene» vokala (*d-đem, zájno < zajedno, matíka, míknem, dibók < dubok, n izlázi, eté, evé, ené itd.*).

Zamjena jata je ekavska, ali nije dosljedna. U govorima Galipoljskih Srba, Rekaša i Banatske Crne Gore refleksi jata čine posebnu fonemu koja je po svojoj fiziološkoj i akustičkoj prirodi između vokala /e/ i /i/ (zatvoreno /e/). No tamo se pojavljuju i čisti ikavizmi (*príd, ovím* itd.).

Ono što karakteriše govore kosovsko-resavskog dijalekta jesu ekavizmi u komparativima (*starěji*), u DLjd. tipa *ženē, po šúme*, u

DLjd. zamjenica (*mène, těbe, sěbe*) i u nekoliko padeža zamjeničko-pridjevske promjene (ljd. *s oném čověkem, tém půtěm*, GLmn. *od oně brda*, DLjd. *ověma ženāma*). Isto je /e/ u odričnim oblicima glagola *jesam* (*nésam, nési, nésmo, néste, nésu*), ali je /i/ u *níje*. U pojedinim govorima (npr. trsteničkom, levačkom i resavskom) prisutne su i forme sa /i/ (*nísam, nísi, níje*). I prefiks *pre-* pojavljuje se mjesto *pri-* (*pretísne, preváti*), mada ne na cijeloj teritoriji. Govori se *[g]dě* (katkad *gē*), a ne *[g]dī* u većini govora. Forma *dě* svojstvena je sjeveroistočnim govorima (dolina Velike Morave, slivovi donjeg toka Timoka i Crne Reke, Resava i derdapski kraj).

U određenim pozicijama i leksemama, različito od regija, pojavljuju se i ikavizmi, npr. *izgrija, docníje, krupníje* (Levač), *dodíjaš* (Trstenik), *sposobníji, jeftiníji* (Resava). U derdapskoj zoni obični su i oblici *staríi, novíja, tim, gí* itd. U nekim govorima egzistiraju i forme *sikíra, sikírče*, pored raširenijih *sekíra, sekírče*. Uopšte se može reći to da su ekavizmi u južnim govorima prisutniji nego u sjevernim, u kojima ima dosta paralela sa stanjem u banatskim govorima (npr. *griđta, nísam, dí, sikíra, staríji, ovím ženāma* itd.). Slični ikavizmi zabilježeni su i u govorima Galipoljskih Srba, Rekaša i Banatske Crne Gore.

Konsonantizam

Konsonantski sistem ovog dijalekta obilježen je prisustvom afrikate /ʒ/ u inicijalnoj grupi *zv-* i u nekim drugim pozicijama (*zvézda, zvóno, badža, pensija* itd.). U nekim govorima ova foneme je nastala u grupi *bz* (*bzóva*) u pozajmljenicama iz rumunskog jezika (*bûse 'usne'*) ili u nekim leksemama onomatopejskog značenja (*si pát 'skakati'*). U metohijskim govorima ona je i u pozajmljenicama iz albanskog jezika (*zđni, zúnzar*).

Većina središnjih i sjevernih govorova ne poznaju foneme /h/ i /f/, dok se one čuvaju u nekim govorima Metohije (u Peći) i u Banatu. Umjesto foneme /f/ uglavnom je fonema /v/.

U većini kosovsko-resavskih govorova javljaju se analoški /c/, /z/, /s/ u Amn. imenica m. r. (*vojnice, bubreže, oräse*).

U kosovsko-metohijskom poddijalektu uglavnom izostaju afrikate /č/ i /ž/ (ćòvek, dämìja itd.).

Fonema /j/ je slabog izgovora (često se i gubi, npr. nemô < ne-moj).

Od drugih konsonantskih osobina važnih za fizionomiju kosovsko-resavskog dijalekta izdvajamo:

- a) metatezu u grupi *zj* i *sj* (*grójze*, *päjsi*),
- b) promjenu *ps* > *pc* (*pcíju*, *tepcíja*),
- c) nestanak /v/ u sufiksnu -stvo (*röpstvo*),
- d) čuvanje grupe *cr*- u *crëšnia*,
- e) čuvanje st u *đstar*,
- f) svodenje grupe v'l na /l'v/ (*ostäl'am*) i
- g) na mjestu starih grupa *sc* i šč uglavnom stoje grupe *kc* i *kč* (*prákci*, *gükčići*).

Prozodija

Većina govora kosovsko-resavskog dijalekta poznaje troakcenatski sistem koji se temelji na dvama alternacijskim principima, na kvantitetskoj i na kvalitetkoj opoziciji. U slogu pod akcentom kvantitetske opozicije imaju fonološku vrijednost, a kvaliteteske samo kod dugih akcenata. To znači da postoje tri akcenta: *dva duga* (uzlazni ['] i silazni [~]) i *jedan kratki* (silazni [^]). To dalje znači da je u dijalektu provedeno povlačenje /~/ akcenta sa krajnjeg sloga, čiji je rezultat pojava // na prethodnom dugom slogu, a /~/ na prethodnom kratkom slogu.

Pored ovoga, neki govori su sačuvali neoakut [~], a u nekim se razvio i četveroakcenatski sistem (~, ^, `), s tim što je u pojedinim areama kratki akcent s tonski neodređenom, uglavnom trojakom realizacijom: a) kao kratki silazni akcent, b) kao kratki uzlazni i c) kao ekspiratori (I).

Kasni praslovenski i rani srpskohrvatski metatonijski akut sačuvan je u potkopaoničkoj zoni, tj. «na istočnoj, donekle i na jugo-zapadnoj padini Kopaonika i dalje na istoku i severu, sve do donjeg toka Rasine i do prilaza dolini zapadne Morave» (P. Ivić), odnos-

no na prostorima od Trstenika na sjeveru do Kuršumilije na jugu, «a grubo se na horizontalnoj osi može ograničiti Kopaonikom na zapadu i Velikim Jastrepcom na istoku, ili u širem smislu: Zapadnom Moravom na severu, Ibrom na zapadu, te Rasinom i gronjem Toplicom na istoku» (R. Simić). Na akustičkom planu «ovaj akut se karakteriše uglavnom ravnem, a ponekad čak... i silaznom intonacijom, koja u drugom delu naglo dobija uzlazni karakter, da bi se zatim naglo i prekinula» (P. Radić). On se, dakle, po svojim osobinama nalazi negdje između /~/ i //, od /~/ se razlikuje uzlaznim ili ravnim tonom na akcentovanom vokalu, a od // niskim tonom na slogu koji slijedi. U dijelu govora pojavljuje se u svim pozicijama, a u nekim odsustvuje s krajnjeg sloga (npr. *jā*, *devēr*, *razmēsi*, *naogrādimō*, *vodē*, *jednē* itd. [Brzeća i Brus], *křv*, *rādi*, *ocedimō*, *ot čelē* itd. [sliv Studenice], *brāním*, *küpim*, *kāže*, *mājstor*, *sedēlka*, *zapēvaše* itd. [Trstenik], *brāniš*, *šētu*, *kamēń*, *petlić*, *lisje* itd. [Kuršumlija]; *rādim*, *vīnō*, *grójze*, *klič*, *junāk* [Aleksandrovačka župa], *māla*, *stāra*, *rādim klāsje*, *priča* [Gornja Toplica] itd.

Neoakut se, dakle, uglavnom pojavljuje na mjestima gdje je inače (~) akcent, s kojim je i izjednačen u većini govora kosovsko-resavskog dijalekta. Dobrim dijelom je takva situacija i u potkopao-ničkoj zoni. Međutim, u Župi je on izjednačen sa /~/ akcentom (*bik*, *skút*, *súd*, *Cér*, *benzin*, *pandúr*, *fitil'*, *stručniāk*, *amatēr*, *vagonēt*, *dvē ženē*, *četři sestrē*, *udârijo je nogôm* itd.). Proces uklanjanja neoakuta je u toku. U nekim kategorijama on je gotovo završen (npr. kod imenica), a u nekim ne (npr. kod ličnih zamjenica).

Od drugih osobina u distribuciji akcenta koje su zajedničke svim (ili gotovo svim) govorima kosovsko-resavskog dijalekta treba izdvojiti sljedeće:

- a) dugi silazni akcent pojavljuje se na svim slogovima riječi,
- b) dugi uzlazni akcent ograničen je uglavnom na penultimu,
- c) kratkouzlazni akcent po pravilu je isključen sa ultime (*žēnila*, *pójim* itd.),
- d) dosljedno čuvanje predakcenatskih dužina (*prodâjēmo*).

U nizu govora postoje razne specifičnosti. Tako je u nekim zonama na sjeveru dijalekta prenošenje akcenta zahvatilo gotovo sve

slučajeve gdje je ranije stajala predakcenatska dužina. U njima se djelimično čuvaju i postakcenatske dužine (osobito u okolini Beograda). Postoje regije (istočna Šumadija sjeverno od Kragujevca, okolina Vršca i drugdje) i sa kanovačkim akcentom (*séstra, jézik, pótok, komšíluk* itd.).

MORFOLOGIJA

Morfološka struktura govora kosovsko-resavskog dijalekta bogata je fleksijskim interakcijama između imeničke i zamjeničko-pridjevske deklinacije. Krajnji rezultat tih odnosa jeste uspostavljanje različitih sintagmatsko-fleksijskih unifikacija ovih paradigmi. Tako je došlo do uopštavanja zamjeničko-pridjevskog nastavka *-em* u DLjd., odnosno do sinkretizma ovih padeža: a) Ijd. m. i sr. roda: *sas mòem detètem, sa tém negòvem bràtem, tém čovèkem*, b) Ljd. sr. roda: *u oném bôlnièkem odélù* [Levač] (pored *-em* u smederevsko-vršačkom poddijalektu postoje i *-im* s istim sinkretizmom: *tím čovèku, po tím bìdu*, odnosno *ovém sínù* pored *ovím sínù* itd.), c) DLjd. ž. roda: *bìjo na oné negòve dâće*, d) DLmn. ž. roda: *iz ové sélâ, tèma kûrvâma, onèma krstonòšema* [Belo Polje].

Druga značajna strukturalna osobina je izjednačavanje DLmn. (nastavak *-ma*), na jednoj, a GLmn. na drugoj strani (*po pôla, po šúma, pásù po brègova*). Isto tako je došlo do sinkretizma DLjd. s Gjd. u imenicama e-deklinacije (*po rûkê*). Međutim, u pećkoj kotlini se čuva i stari nastavak *-i* u Gmn. (*kolèni, ústi*). On je osobito čest u govoru Čobanca u Mađarskoj (*na volovi, u vrati, na vrati* itd.), što jasno govori o njegovojoj prapostojbini.

Od drugih osobenosti kod imenica izdvajamo: a) nepostojanje sufiksa *-ad* (*buríci, krmíci, telíci, pilíci*) (u banatskim govorima je *-ada*: *burada, u metohijskim jágaci, tèoci*), b) čest sufiks *-če* (*posmčè, žénče, dečákče, kopilče* itd.), c) proširenje *-et-* u nekim imenicama sr. roda (*òketa, piveta, zřnetá, vreteněta*), d) nastavak *-a* u Gmn. u imenica *rükâ, nôgâ*, e) nastavak *-ama* u Dlmn. imenica *brâća, dëca* (*braćâma, decâma*), f) očuvana dualska forma *dvê mës-*

te, g) oblik *dôbo*, a ne *dôba* i h) imenice *bôles* i *nôć* muškog su roda. U kosovsko-metohijskom poddijalektu priključuju im se i imenice tipa *čás, kôs, kîrv, sô* i dr., koje u Isg. imaju ukršteni nastavak (od *-ju* i *-om*): *čâšcom, kôšcom, pâkošcom, glâdom* itd. (up. i *mâšcom, s kîrvlom, sa zôblom* itd. u Čobancu u Mađarskoj). U govorima u susjedstvu istočnohercegovačko-krajiškog i zetsko-raškog dijalekta (npr. u Studenici) pojavljuju se arhaičniji pluralski nastavci *-ma* (*kôrima, telâdma*), *-am* (*na Livâdam*) i *-ø* (*deset gödin*).

U sistemu ličnih zamjenica karakteristični su Ijd. zamjenice *ja* (*ide s mõnom*), koji je, dakle, izjednačen sa oblicima *tòbom, sòbom, DLjd. mène, tèbe, sèbe*, enklitikčke forme *ni, vi* i *ne, ve te ju* u dativu zamjenice *ona* (npr. *môram da ju kâžem*). U metohijskim govorima zamjenice 1. i 2. lica imaju sinkretizovane GDALjd., a 3. lice ž. roda u GDLjd. proširena su partikulom *-zi*.

Kod drugih zamjenica izdvajaju se: a) oblik *kuj* u značenju 'ko' i 'koji', b) oblici prisvojene zamjenice 3. lica ž. roda *nòðjan, nòjzin* i sl., c) DLjd. m. i sr. roda zamjeničko-pridjevske deklinacije na *-em* (*ovém detètu*) i d) DLjd. ž. roda zamjeničko-pridjevske deklinacije na *-e* (*dala ové devôjke*).

Pored komparativa na *-e(j)i* i *-iji* (uglavnom na sjevernoj teritoriji) čest je i na *-ši* (*cřnši, bëlši, nòvši, strâši, vrûčši*). U metohijskim govorima prisutna je i konstrukcija *po + pozitiv* (*pòvèlik, pòùsko* itd.), koja se prenesi i na druge kategorije riječi (*pò junâk, pò ranìje, pò te ne vòl'i, nãjsvòje, nãjpřvù, nãjtéško* i sl.).

Ziva je upotreba i aorista i imperfekta. Prvo lice množine i u jednom i u drugom glagolskom obliku ima nastavak *-himo* (*bémo, dòdòmo, odòmo*). Najčešće se upotrebljavaju forme 3. lica (*bèu, kopâdaše, némâdiju lekari* itd.). Aorist od glagola *otis* 'otići' glasi *otòmo, otòste, otòše*.

U mnogom govorima, pod uticajem balkaniziranih govorova, ili/odnosno albanskog i rumunskog jezika, javlja se nepromijenjeno *će* za sva tri lica futura I (*će vidim, će mu kâžemo*). Na sjeveru i istoku uopštava se nastavak *-du* u 3. l. mn. prezenta (*dâdu, gorèdu, držèdu, pletèdu*).

Od drugih formi glagolskih oblika karakteristične su sljedeće: a) infinitiv *is* ('ići' u metohijskim govorima i *dôj, prôj, prevûj*), b)

atematski prezent *jêm, jěš* itd. (u smederevsko-vršačkom poddijalektu: *jedem*), c) prezent *tkêm, tkéš* itd., *kovêm, kovéš* itd., *đte, nête* (3. lice od glagola *htêt*), d) imperativi *jěđi i ûzni* (od glagola *uzêt*, koji u prezantu glasi *ûznem*), e) grupa šć u oblicima tipa *pušćám, püšćen*, f) radni glagolski pridjev *čao, čala*, g) trpni pridjev *žěnet*.

Iz kategorije nepromjenljivih riječi izdvajaju se prijedlozi *sas, vrz, uči / oči* (< uoči), prilozi *břgo* ‘brzo’, *jedama* ‘jedanput’ te oblici *kâj, ki ili kao* u značenju ‘kao’. U metohijskim govorima u funkciji prijedloga prisutan je i turcizam *sebet* (*môram sebet nôga*) i albaničkim *sher* (*poginuše sher žénâ*). Tamo su osobito frekventni prilozi pozajmljeni iz turskog i albanskog (*bâška, cök-ćök, dalâš, demök, kôža, kâul, kâstil, kîšem, másus, pâire, sérbes, zórom, žâbe* itd.).

SINTAKSA

U nekim regijama kosovsko-resavskog dijalekta nominativ je u pozicijama rečeničnog objekta (*bili mnogo radnici, nisu imali troškovi*). Uz forme *mlogo, malo* i sl. pojavljuju se i nominativne i akuzativne konstrukcije umjesto genitivnih (*mlôgo pôso se ūma, i ûznemo mâlo šećer* [Levač]).

Lokativ se često zamjenjuje oblikom opštег padeža na cijelom govornom području (*pâvi pûk je bîo u Đûrince, tâ môa četa, ðna u Trâvnik, mâlo na lêvu strânu réka* itd.).

Opšti padež (casus generalis) pojavljuje se i umjesto I i L (*zanîmam se mâlo i s něki jâganci, sâspemo sa páljbu, za Obrëna bíla* [Levač], *kad su bili u Béli Pôtok* itd.), a umjesto drugih padeža samo je sporadičan (u dativu se ne pojavljuje). Opšti padež je posebno prisutan u službi Ljd. i Gmn. u zonama uz prizrensko-timočke govore (npr. u Donjoj Mutnici: *pôno sirîne u-čabâr, od-Némci ne-mlôgo bîlo strâ* itd.). On je, dakle, u govore kosovsko-resavskog dijalekta prodro pod uticajem balkaniziranih susjednih govorova. Lokativne sintagme ovu zonu povezuju sa zetsko-raškim govorima.

Prodror formacija balkanskoslovenske provinijencije prisutan je i u sferi genitivnih i instrumentalnih sintagmi (*iza Kragûjevca, s negòvu dêcu*). On je, međutim, ograničenog domaćaja.

Adnominalni G ostvaruje se u iskazima s terminima iz profesionalnog govora (*présèdnik ôpštine, komandânt sèla, zapaléne môzga* [Paraćinsko Pomoravlje]).

Konstrukcije *za + G* dolaze u vremenskom značenju (*za bîvšu Jugoslâviju tô bîlo*), a konstrukcije *po + L* u značenju neke prostorne relacije (*trčê po sénî*).

Čest je dativ u posesivnoj funkciji u središnjoj i južnoj govornoj zoni (*môem dède pâr, môem svékru ôtac, kûća jednêm čovèku, têm vodenîčaru sîn, prezîva se na negòvem dède îme* [Jagodina]). Živa je konstrukcija *k / ka* u dativu pri označavanju i pravca i cilja kretanja (*pa otidnu ka Morâve*).

Instrumental s prijedlogom *s / sa / sas* u značenju je sredstva (*đre s plûgem, sâče sas nôž*). Karakteristična je konstrukcija *za + I* (*za mrâkém jémo* [gornji tok Belice]).

Lična zamjenice 3. lica jednine ima oblik dativa uz prijedloge *kod, oko i preko* (*kod nôj su umrëli, dolâzi kod nôjzi, sedê tûoko nôjzi, bâči jâbuku preko nôjzi* [sjeverna Metohija]).

Obično je očuvana distinkcija u prilozima *de* i *kud[a]* između kategorije mirovanja i kretanja (*dè si bíla, kûda će*).

U nekim govorima poznata je i pojava udvajanja prijedloga (*ðde do u nîvu, da se uhvâti pogotôvo za u klûse* [Kuršumlija]).

Neki govorci poznaju i pripovjedački imperativ (*jâ udrî tudâ, ðonda povèdi se bôrba* [Gornja Toplica]).

Uglavnom preovlađuje semantička kongruencija u rodu i broju (*tî dvoîca, dvâ mâli detêta, dvâ sîna su ûmrli*).

Pomoćni glagol se pojavljuje ispred se u perfektu (*brânio je se, znâlo je se tô prê, ôtac je se začûdio* [Jagodina] itd.).

Partikule *poj- i naj-* odvajaju se od komparativa pridjeva i priloga i dolaze ispred pomoćnog glagola (*nâj je bôle tô, pô zad ovô břdo* [Donje Štiplje] itd.).

LEKSIKA

Leksika ovog dijalekta obilježena je turcizmima i germanizmima na cijelom govornom prostoru, albanizmima na jugu, osobito na Kosovu i Metohiji, i romanizmima.

Turcizmi su, svakako, najbrojniji. Oni su ušli u sve sfere i javnog i privatnog života ljudi i ostavili duboke tragove u svim oblastima dijalektalne leksike govora kosovsko-resavskog dijalekta. Prisutni su dakle u okviru različitih vrsta riječi, pa i u frazeologiji (npr. *ne-mam aber, jest čutek* itd.).

Na drugom mjestu je sloj germanizama. Za ilustraciju navodimo samo riječi sa slovima /b/ i /v/ iz levačkog govora: *bakabûnda, bankrotírat, bânsek, bâs, basírat, bâčva, berzijánac, berzijânska, bilêt, bîna, bîrcuz, bitânga, blamírat, blôk, bombârdovat, bôr-mâšina, brâ-on, brênovat, brênovan, brûk, vága, vâzna, vancâga, vârat, vêkna, vêktovat, vêš, vizîta, vîkleri, vîc, vîckas, vlêka / flêka, vôšplav, vrônce, vrtâl' / frtal', vrištuk / frûstuk, te sa slovom /š/ iz radimskog (dijasporskog) govora: šál, šálče, švalér / švolér, švércer, šmîrgel, šlâjfer, šnájder, šnajderâj, šlág, špâjc, špalîr, špan[n]cîn, špâra, špekulânt, špîc, šprîc, špitâl', šraf, štângla, štrîk, štrûdla, šüster, šusterâj* itd. Od novijih germanizama treba izdvojiti one koje su vezani za zanatstvo, tehniku i moderni život (npr. *anlaser, kurbla, kuršlus, štender, špargla, undulacija, fuksa, profesionalac* itd.).

Zatim dolaze albanizmi na jugu, među kojima najveći broj otpada na pastirsku terminologiju (*bardoš* 'pas bijele boje', *barduka* 'krava bijele dlake', *cuba* 'naziv kusaste ženke neke životinje', *kućeša* 'krava crvene dlake', *l'aróňa* 'vo bijele i/ili narandžaste dlake', *litrak* 'djelimično kastrirani vo', *murica* 'naziv krave koja iam mrku dlaku na glavi', *muroňa* 'vo mrkonja', *sora* 'ovca crnih pjega na licu', *tarak* 'junac, bik' itd.). Iza toga dolazi ratarska terminologija (*kolomboć* 'kukuruz', *presa* 'ograđena voda u brazdi', *pušim* 'dug odmor radnicima u polju' itd.). Tu je, zatim, leksika iz kuće i pokućstva (*gorûžda* 'kutlača', *dûksor* 'srebreni nakit koji se nosi na grudima', *têše* 'odjeća', *kaftôr* 'ložiste' itd.), iz ljudskog roda i nekih osobina, stanja (*maškul* 'muškarac', *binak* 'blizanac', *culak* 'neko bez odjeće, nag', *burni-*

ja 'uljudnost', *žagadur* 'svađalica', *fikan* 'siromah', *fućija* 'snaga, sila', *flama* 'prehlada, kijavica'; *tretit* 'otići daleko') i druge. Po pravilu su alabanizmi kod Srba znatno brojniji u naseljima u kojima su oni u manjini nego u kompaktinjim srpskim regionima. U prvima su one često zamjenile domaću riječ. Na drugoj strani, postoji znatan broj riječi koje se upotrebljavaju na cijeloj kosovsko-metohijskoj (i južnosrbijanskoj) zoni paralelno s domaćim rijećima (npr. *binak, burnija, pluzga, teše, kul'n* 'krov', *fikan, žagadur, šara* 'testera' itd.).

Romanski uticaj najviše tragova ostavio je u toponimiji (npr. *Tumba, žepa* itd.), ali su mnogi romanizmi ušli i u opštu leksiku (npr. *bešika, baretka, gugla, buturka, porta, burilo, salveta, drape-ri, kačket, trijer, kostim* itd.). Tu su im se prodržali i rumunizmi (npr. *frula, čot* 'zaobljeni briješ' itd.). Ovi posljednji više su prisutni u lokalnim sjeveroistočnim govorima smederevsko-vršačkog poddijalekta i u Negotinskoj Krajini. Govori u Klisuri i u drugim dijelovima Rumunije imaju, naravno, više rumunizama. Tako su npr. u Radimnjiju, gdje su oni mnogo rjeđi nego u drugim oblastima dijaspore, zabilježeni *amenda* 'novčana kazna', *ares* 'zatvor', *batoza* 'vršalica', *vama* 'carina', *laba* 'šapa', *orzojka* 'vrsta ječma' i drugi.

Na području kosovsko-resavskih govorova česta su muška imena na -ir (*Blagomir, Slavomir*), -s/ljav (*Dobrosav, Milosav, Prvoslav, Svetislav*), -oje/-ije (*Radoje, Miloje, Stanoje, Radivoje*), -ica (*Dobrica, Novica, Jovica, Radoica*), -ljub (*Bogolub*) te npr. imena *Milan, Miloš, Đurđe, Života* itd., kao i ženska imena *Anda, Darinka, Dragi-ja, Danica, Milica, Jovanka, Slobodanka, Spasenija, Stojanka, Stojna, Zorka, Živka* itd.

I u srednjovjekovnoj kosovsko-metohijskoj oblasti onomastikon je bio oko 90% slovenskog porijekla, sa imenima tipa *Blagoje, Bogoslav, Dabiživ, Damjan, Dobromir, Dobroslav, Dragić, Dragojlo, Dragomil, Milovan, Milosav, Miloš, Prelub, Radovan, Radoslav* itd.

RAZVEDENOST

Za razliku od nekih drugih dijalekata srpskog jezika, kosovsko-resavski dijalekt ne pokazuje veliku unutrašnju razvedenost. Razlike između govora toga dijalekta na teritorijama uz albansku granicu i onih uz rumunsku nisu velike. Uzroci tome su dvojaki: a) njegov teren nije ispresijecan velikim prirodnim, teško premostivim preprekama i b) on se eksplozivno širio iz manjeg matičnog središta na široka prostranstva Srbije. Iako mu je kolijevka u kosovsko-metohijskoj oblasti (uglavnom na području nekadašnje župe Hvosno), njeni govorovi su već odavno, zbog vjekovnih seoba i spoljnih uticaja, prestali biti njegovim pravim predstavnikom. Kopaoničko-župska zona najbolje čuva tipične osobine kosovsko-resavskog dijalekta.

Najvažnije razlike među govorima ovog dijalekta uspostavljene su pod *spoljnim uticajem*. Spoljni uticaj ovdje treba shvatiti trojako: a) uticaji govorova drugih dijalekata srpskog jezika s juga, zapada i sjevera (zetsko-raškog, istočnohercegovačko-krajiškog, šumadijsko-vojvodanskog), b) uticaji balkaniziranih srpskih govorova s juga i istoka, i c) uticaji stranih jezika, turskog, albanskog i rumunskog. Posebno je snažan uticaj ijkavskih govorova tako da granica prema njima nije tako oštra kao prema govorima prizrensko-timočke oblasti. Otuda su prelazni govorovi na zapadu česti, a na istoku sasvim rijetki.

U srpskoj dijalektologiji postoji nesaglasnost u tome da li iz opisanog prostora ovog dijalekta na sjeveru treba izdvojiti poseban dijalekt, smederevsko-vršački. Osnovni argumenat u prilog njegovog izdvajanja i dizanja u rang samosvojnog dijalekta koji stoji uz bok šumadijsko-vojvodanskom i kosovsko-resavskom dijalektu jeste u tome da je on «obeležen kombinacijom starije akcentuacije i šumadijsko-vojvodanske zamene jata, ekavske sa dosta ikavizama» (P. Ivić). Međutim, gledano sa stanovišta genetsko-istorijskog i arealno-sociolingvističkog, te na osnovu rasporeda snopa izoglosa u cjelini, predio tzv. smederevsko-vršačkog dijalekta u stvari je samo poddjalekt kosovsko-resavskog dijalekta budući da su i navedene glavne osobine – starija akcentuacija s prenesenim (‘) akcentom

i ikavizmi – prisutne i na terenima kosovsko-resavskog dijalekta mnogo južnije (npr. u Resavi, Levču itd.). Uz to, smederevsko-vršačka akcentuacija se autonomno razvila na tlu Šumadije i južnog Banata. To vrijedi i za neke ikavizme, a neki su došli najvjeroatnije migracijama. Prema tome, taj teren pripada dosta širokom pojusu srpskih govorova s povlačenjem (‘) s ultime koji ide i do dečanske oblasti. Sve bi to, onda, govorilo u prilog shvatanju da zonu smederevsko-vršačkih govorova treba smatrati sjevernom zonom kosovsko-resavskog dijalekta jer «neke od odlika toga dijalekta obuhvataju ga u celini, druge delimično, a treće nimalo. Kao da su se neke od kosovsko-resavskih osobina donošenih seobama s juga ukorenile na širem prostoru, dok su druge zahvatile manje» (P. Ivić).

Polazeći od tih činjenica i od osnovnih dvaju kriterijuma u klasifikaciji srpskih govorova na dijalekte i njihove manje jedinice, kosovsko-resavski dijalekt možemo razvrstati na *četiri poddjalekta*:

1. smederevsko-vršački (sjeverni),
2. braničevsko-velikomoravski (sjeveroistočni),
3. kopaoničko-župski (središnji) i
4. kosovsko-metohijski (jugozapadni).

Smederevsko-vršački poddjalekt

Smederevsko-vršački poddjalekt kosovsko-resavskog dijalekta smješten je u južnom Banatu, obuhvatajući predjele oko Vršca, Alibunara, Bele Crkve i Kovina, zatim u sjevernoj Srbiji, s krajevima oko Smedereva i Požarevca, u nekim dijelovima istočne Šumadije i na uzanom pojusu uz Dunav oko Beograda. On je, dakle, na sjeveru i istoku u kontaktu sa šumadijsko-vojvodanskim dijalektom, prema kome je teško povući granicu. Ona uglavnom ide sa zapadne strane Kragujevca u blagom luku ka ušću Kolubare u Savu i ka Pančevu, koji su u okviru šumadijsko-vojvodanskog dijalekta, dok izbočina Beograda, oivičena Savom i Dunavom, ima smederevsko-vršačke govore. Od Pančeva granice ide na sjeveroistok ka Alibunaru i iznad Vršca izbjija na rumunsku granicu, koja onda naglo skreće na jug do iza Bele Crkve.